



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



**PROCJENE VRIJEDNOSTI  
PREDUZEĆA  
MILAN LAKIĆ EVI  
Univerziteta Crne Gore**



**“Vrijednost kao i ljepota nalaze se u svijesti posmatrača” Shanon P. Pratt**

**Evaluacija preduzeća je postupak utvrđivanja vrijednosti kapitala ili imovine preduzeća.**

Evaluaciju preduzeća moguće je izvesti:

- **Na bazi knjigovodstvenih podataka**
- **Na tržištu pod kroz mehanizam djelovanja ponude i tražnje**
- **Na osnovu procjene od strane nezavisnog ovlaštenog procjenjivača.**



**"Sve što je žuto nije zlato"**

Utvrdjivanje vrijednosti preduzeća ima svoje:

1. Postulate ili pretpostavke
2. Aspekte ili komponente
3. Pristupe ili koncepte
4. Metode ili postupke



Postulati ili prepostavke odnose se na **uslove** koji moraju biti zadovoljeni da bi procjena bila **validna i objektivna**.

Postulati procjene su:

- **Integritet i nezavisnost procjenjivača**
- **Korištenje standardnih naučno utemeljenih metoda i tehniki procjenjivanja**
- **Poštovanje MSFI, MRS, EVS, MSV, Kodeksa profesionalnih radjatelja, Pravilnika o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine, preporuka za procjenjivanje te pozitivnih zakonskih propisa nacionalnog zakonodavstva**
- **Slobodan i neograničen pristup svim informacijama o imovini i poslovanju preuzeća koje je objekat procjene.**



Aspekti ili komponente zna e **potrebu respektovanja svih relevantnih informacija i faktora koji uti u na poslovanje preduze a** pri procjenjivanju njegove vrijednosti.

Procjenjivanje kapitala ili imovine mora respektovati i:

1. **Marketinšku ili tržišnu poziciju preduze a**
2. **Istraživa ko - razvojnu aktivnost preduze a**
3. **Tehni ko - tehnološke karakteristike preduze a**
4. **Finansijsko - ra unovodstveni bonitet preduze a**
5. **Vlasni ku ili svojinsku strukturu preduze a**



Pristupi ili koncepti vrednovanja su u funkciji shvatanja ili razumijevanja suštine preduze a koje se procjenjuje.

Postoje tri pristupa za procjenu vrijednosti preduze a:

1. **Tržišni pristup**
2. **Troškovni pristup**
3. **Prinosni pristup**



Procjena vrijednosti preduze a na bazi tržišnog pristupa uvažava obavljene transakcije u vezi poslovanja preduze a koje se procjenjuje. (kupoprodaja sli nih preduze a ili imovine, razli iti pokazatelji i sl.,.)

Metode:

- **Primjena multiplikatora**
- **Analiza transakcija**



Troškovna metoda se zasniva na utvrđivanju troškovne ili tržišne vrijednosti materijalnih dobara kojima preduzeće располажe.

Vrijednost imovine se utvrđuje:

- **Po principu stvarnog troška**
- **Po principu troškova zamjene ili tekućoj tržišnoj cijeni**
- **Po principu likvidacionih cijena.**



Prinosni pristup polazi od:

- **Ostvarenog rezultata**
- **Planiranog rezultata**

Rezultat može biti:

- **Neto dobitak**
- **Neto novčani tok**



## Opšta teorija procjenjivanja

“Vrijednost interesa u jednom preduze u zavisi od budu ih koristi koji e se od tog dobiti” (S. Pratt)

Procjena budu ih koristi može biti:

- Objektivna**
- Subjektivna**



## Opšta teorija procjenjivanja

Objektivnu procjenu koristi imamo u slučaju kada je procjenjivač nepristrasan, to jest ne zastupa interes niti investitora niti prodavca.

Subjektivnu procjenu koristi imamo u slučaju kada procjenjivač zastupa neke interese, bilo prodavca, bilo kupca.



Prihvatljivost procjene vrijednosti preduze a leži u njenoj objektivnosti.

**Procijenjena objektivna vrijednost ne može biti niža od likvidacione vrijednosti.**



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



Evaluacija preduze a

Ukoliko se procjenjuju djelovi preduze a zbir procijenjenih djelova preduze a ne mora odgovarati procijenenoj vrijednosti itavog preduze a.



### Tržišna vrijednost:

„Procijenjena vrijednost po kojoj bi trebalo izvršiti razmjenu imovne na dan vrednovanja između voljnog kupca i oljnog prodavca, u transakciji koja će uslijediti nakon odgovarajućeg marketinga u kojem se svaka strana ponašala razborito, informisano i bez pritiska.

Fer tržišna vrijednost – fer vrijednosti (računovodstveni termin)

**Fer vrijednost** – cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine ili plaćena za izmirenje obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja.



### Tržišna vrijednost:

„Procijenjena vrijednost po kojoj bi trebalo izvršiti razmjenu imovne na dan vrednovanja između voljnog kupca i oljnog prodavca, u transakciji koja će uslijediti nakon odgovarajućeg marketinga u kojem se svaka strana ponašala razborito, informisano i bez pritiska.

Fer tržišna vrijednost – fer vrijednosti (računovodstveni termin)

**Fer vrijednost** – cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine ili plaćenja za izmirenje obaveze u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum odmjeravanja.



## Prema Praviniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Svrha procjene određuje definiciju vrijednosti na kojoj ovlašteni procjenjivač bazira svoju procjenu kao i na osnovu koje metodologije.

Neophodno je da definicija vrijednosti bude u skladu sa svrhom procjene i da bude prikazana u izvještaju o procjeni, sa navođenjem izvora tako prikazane definicije vrijednosti, kao i da bude primijenjena u postupku procjene u skladu sa smjernicama koje su navedene u dokumentu koji je predstavlja izvor za definiciju vrijednosti.



Prema Praviniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Fer vrijednost je cijena koja bi bila dobijena za prodaju imovine, ili pla ena za prenos obaveze u redovnoj transakciji izme u u esnika natržištu na datum procjene.

Fer tržišna vrijednost je cijena koju bi voljni kupac platio voljnom prodavcu u transakciji na otvorenom tržištu, kada nijedan u esnik nije pod prinudom da u estvuje u transakciji i kada oba u esnika poznaju sve relevantne injenice.

**Razlika izme u fer vrijednosti i fer tržišne vrijednosti** je u tome da fer tržišna vrijednost predstavlja vrijednost izme u hipoteti kog kupca i prodavca, dok fer vrijednost predstavlja vrijednost koja pripada identifikovanom kupcu i prodavcu uzimaju i u obzir sve prednosti i nedostatke zasvaku stranu u transakciji.



Prema Praviniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

**Tržišna vrijednost** je ocijenjeni novani iznos za koji imovina ili obaveza može biti razmijenjena na određeni datum, u transakciji između zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, pod objektivnim uslovima, posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu obje strane posjeduju odgovarajuća znanja i informacije i djeluju bez prinude.

**Tržišna renta** je procijenjena vrijednost za koju će se nepokretnost izdati u zakup na dan procjene između voljnog zakupodavca i voljnog zakupca, po odgovarajućim uslovima zakupa (stvarnog ili pretpostavljenog), u transakciji pod objektivnim uslovima, posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu obje strane posjeduju odgovarajuća znanja i informacije i djeluju bez prinude.



Prema Praviniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

**Hipotekarna vrijednost je** vrijednost imovine koja je zasnovana na razumnoj procjeni buduće utrživosti imovine, dugoročno o ekivanog trenda na tržištu, kao i trenutnoj i alternativnoj upotrebi imovine.

**Investicijona vrijednost** je vrijednost imovine za specifične kupca ili potencijalnog kupca koji vrši investiciju sa specifičnim ciljem.

**Sinergetska vrijednost je** rezultat kombinacije dva ili više sredstava ili interesa, kod kojih kombinovana vrijednost iznosi više od zbira vrijednosti svakog pojedinačnog sredstva ili interesa.

Sinergetska vrijednost se najčešće koristi u slučajevima kad kupac nekretnine vrši, na primjer, i kupovinu susjedne nekretnine, uslijed čega nastaje mogućnost da kao vlasnik obje nekretnine ostvari pozitivan sinergetski efekat.



Prema Pravniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

**Latentna vrijednost** je iznos viška koji je, na datum procjene, tržište spremno da plati u očekivanju više upotrebne vrijednosti ili razvojne prilike, koja može biti ostvarena, u odnosu na ono što je trenutno dozvoljeno uzimajući u obzir regulaciju razvoja, postojeće infrastrukturne ograničenja i ostala ograničenja koja su na snazi.

**Likvidaciona vrijednost** je vrijednost koja se može dobiti od prodaje poslovnih sredstava/poslovog subjekta pod prepostavkom hipoteze redovne ili prinudne likvidacije.



Prema Pravniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

### **Prepostavka vrijednosti**

Ovlašteni procjenjivač je dužan da precizira da li je svoju procjenu bazirao na jednoj od sljedećih prepostavki vrijednosti:

- prepostavci, odnosno načinu kontinuiranog poslovanja;
- prepostavci redovne likvidacije;
- prepostavci prinudne prodaje;
- prepostavci najbolje upotrebe i namjene.



## Prema Pravniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine Osnov i svrha procjene

Procjena vrijednosti se može vršiti u različite svrhe i to:

- za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja; za potrebe analize, razmatranja ili sproveđenja transakcije, tj. kupoprodaje imovine, obaveza ili kapitala, spajanja i pripajanja ili restrukturiranja, za interne potrebe rukovodstva privrednog društva radi donošenja odluka od strateškog značaja;
- za potrebe sudskog, investicionog ili komercijalnog sporazuma;
- za svrhu pribavljanja dodatnih izvora finansiranja i obezbjeđenja hipoteke ili zaloge;
- za potrebe procjene vrijednosti imovine pri stečaju postupku, u skladu sa Zakonom o stečaju;
- druge svrhe koje su u skladu sa zakonskim aktima i međunarodnim standardima za procjenu vrijednosti.



## Prema Pravniku o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine

Najbolja upotreba i namjena se koristi kao pretpostavka vrijednosti u najvećem broju slučajeva pri procjeni vrijednosti materijalnih sredstava i predstavlja pretpostavljenu vrijednost sredstva, kada se ono koristi na način koji je fizički moguć, pravno dopušten, finansijski izvodljiv i koji omogućava maksimalnu profitabilnost od njegove upotrebe.



## Definicija vrijednosti preduze a

Uobičajena definicija vrijednosti preduze a kaže da je **vrijednost preduze a neto aktiva, a neto aktiva je razlika između aktive i obaveza.**

Neto aktiva je ravna razlici između poslovne imovine i obaveza uvećanih za dugoročne rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja.

Ovako kvantificirana neto aktiva je ravna kapitalu iskazanom u bilansu stanja.



## Definicija vrijednosti preduze a

**Visina kapitala za preduze e je od velikog zna aja, jer što je kapital viši:**

- lakše je uspostaviti i održavati finansijsku ravnotežu koja je uslov za održavanje likvidnosti preduze a,
- manje su kreditne obaveze pa su manji i finansijski rashodi a ve i dobitak, a uz to ve a je nezavisnost od kreditora,
- kreditni bonitet je bolji,
- u slu aju bankrotstva ve a je verovatno a da e se obaveze mo i isplatiti iz ste ajne mase.



## Metode utvrđivanja vrijednosti preduzeća

Zavisno od metode (postupka) kvantificiranja vrednosti preduzeća (kapitala) razlikujemo:

- Knjigovodstvenu ili bilansnu vrijednost.*** U stvari ovo je vrijednost kapitala iskazana u bilansu koji je sačinjen na osnovu inventarnih podataka.



### Metode utvrđivanja vrijednosti preduze a

Zavisno od metode (postupka) kvantificiranja vrijednosti preduze a (kapitala) razlikujemo:

- Korigovana knjigovodstvena vrijednost.**

**Korigovana knjigovodstvena vrijednost** se utvrđuje tako što se u bilansu stanja sa injenog na dan procjene vrši korekcija bilansnih pozicija aktive i bilansnih pozicija obaveza, dugoročnih rezervisanja i pasivnih vremenskih razgraničenja koje nisu vrednovane u skladu sa računovodstvenim propisima.

Razlika između korigovanih aktiva (poslovne imovine) i korigovanih obaveza uvećanih za dugoročna rezervisanja i pasivnih vremenskih razgraničenja je **korigovana knjigovodstvena vrijednost**



### Metode utvrđivanja vrijednosti preduze a

Zavisno od metode (postupka) kvantificiranja vrijednosti preduze a (kapitala) razlikujemo:

- Imovinska vrijednost.**

*Imovinska vrijednost se utvrđuje na osnovu imovinskog bilansa, a imovinski bilans je bilans koji ne sadrži ni latentne rezerve ni skrivene gubitke.*

*Pozicije aktive u imovinskom bilansu se procjenjuju po poštenoj (fer) vrijednosti na dan bilansa, dakle, po vrijednosti po kojoj se data imovina može unoviti. Pozicije obaveza, dugorođnih rezervisanja i pasivnih vremenskih razgraničenja se procjenjuju po iznosima koji je ravan isplati gotovine za njihovo podmirivanje na dan procene.*

Imovinska vrijednost je razlika između tržišne vrijednosti aktive (poslovne imovine) i obaveza plativih na dan procjene uvezanih za dugorođna rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja.



## Metode utvrđivanja vrijednosti preduze a

Zavisno od metode (postupka) kvantificiranja vrijednosti preduze a (kapitala) razlikujemo:

- Prinosna vrijednost posle servisiranja dugova je sadašnja vrijednost budućeg neto novog toka uve ana za sadašnju vrednost rezidualne vrijednosti, a rezidualna vrijednost, u stvari, izražava neto novani tok koji će se ostaviti nakon perioda za koji je projektovan neto novani tok.**

**Prinosna vrijednost prije servisiranja dugova je zbir sadašnje vrijednosti neto novog toka i sadašnje vrijednosti rezidualne vrijednosti umanjen za kamatonosne obaveze**



## Metode utvrđivanja vrijednosti preduze a

Zavisno od metode (postupka) kvantificiranja vrijednosti preduze a (kapitala) razlikujemo:

### *Likvidaciona vrijednost.*

*Likvidaciona vrijednost preduze a (kapitala) procjenjuje se na osnovu likvidacionog bilansa na dan procjene u kome se:*

- pozicije aktive procjenjuju po likvidacionoj cijeni koja je uvek niža od tržišne pa i knjigovodstvene vrijednosti,*
- pozicije obaveza uključuju i dugoro na rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja procjenjuju se u iznosima koji će se platiti u slučaju likvidacije i uvećaju za troškove likvidacije.*

*Dakle, likvidaciona vrijednost je ravna razlici između likvidacione mase i plativih obaveza na teret likvidacione mase. Drugim rečima, likvidaciona vrijednost je ostatak likvidacione mase po okončanju likvidacije koji pripada vlasnicima.*



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

Procjena vrijednosti preduze a se vrši kada se:

- akcije preduze a prvi put uklju uju na listu kotacije finansijske berze.



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrijednosti preduze a se vrši kada se:**

- preduze e prodaje u celini.** U ovom sluaju procijenjena vrijednost preduze a (kapitala) je polazna prodajna cena preduze a za pogodbu izme u sadašnjeg i budu eg vlasnika preduze a,



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrijednosti preduze a se vrši kada se:**

- dva ili više preduze a spajaju bilo da se vrši pripajanje bilo da se spajanjem osniva novo preduze e. Oba preduze a se procjenjuju, procijenjena vrednost se uklju uje u bilansu, na osnovu bilansa sa procijenjenom vrijednosti sa injava se bilans spajanja, odnosno bilans spajanja uz osnivanje novog preduze a,**



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrednosti preduze a se vrši kada se:**

- deo postoje eg preduze a odvaja u novo preduze e, procjenjuje se postoje e preduze e u iji bilans se uklju uje procijenjena vrednost a potom se sa injava bilansa razdvajanja,



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

Procjena vrednosti preduze a se vrši kada se:

postoje e preduze e dijeli na dva ili više preduze a, procjenjuje se postaje e preduze e, u bilans se uklju uje procenjena vrednost, na osnovu toga sa injava se bilansa razdvajanja. Bilansi razdvajanja su istovremeno po etni bilansi novonastalih pravnih lica,



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrijednosti preduze a se vrši :**

- kada iz društva sa ograni enom odgovornoš u ili iz komanditnog ili pak iz orta kog društva istupa jedan od suvlasnika, procjenjuje se vrednost pravnog lica iz koga izlazi suvlasnik, procijenjena vrednost se uklju uje u bilans na osnovu koga se utvr uje vrednost dela kapitala odlaze eg suvlasnika i sa injava bilans razdvajanja,**



## Razlozi procjene vrednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrijednosti preduze a se vrši kada se:**

- kada se društvo ili državno preduze e privatizuje, procjenjuje se vrijednost preduze a, ta vrijednost je osnov za zaklju enje ugovora o privatizaciji pri emu se cijena koju pla a kupac za privatizovano preduze e i drugi uslovi privatizacije utvr uje na aukciji ili putem tendra,**



## Razlozi procjene vrijednosti preduze a (kapitala)

**Procjena vrijednosti preduze a se vrši kada se:**

**donose strateške odluka.**

**Naime, kada je vlasnik i menadžment u dilemi – da li zadržati postojeće preduzeće sa nepromijenjenom djelatnošću, da li prodati preduzeće, da li mijenjati djelatnost preduze a, ili pak izvršiti spajanje – vlasnik i menadžment donose odluku da se vrijednost preduze a procijeni i ta procena je osnov za donošenje strateške odluke o budućnosti preduze a.**



## Tim za procenu vrijednosti preduze a

Procjena vrijednosti preduze a vrši se primjenom slede ih metoda:

- metoda knjigovodstvene vrijednosti
- metoda korigovane knjigovodstvene (bilansne) vrednost,
- metoda imovinske vrednosti,
- metoda prinosne vrednosti, i
- metoda likvidacione vrednosti



## Tim za procjenu vrijednosti preduze a

### Uz to u postupku procjene:

- ocjenjuje se tržišna pozicija procjenjivanog preduze a i kurentnost njegovih u inaka (proizvodnog preduze a) odnosno robe kojom trguje (trgovinska preduze a),
- vrši se analiza prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja i ocjenjuje kreditni bonitet i za procjenjivano preduze e i za grupe preduze a iz njegove delatnosti odnosno za grupu preduze a koja su konkurencija procjenjivanom preduze u.



## Tim za procjenu vrijednosti preduze a

Jedno lice ne može da obavi valjanu procenu vrijednosti preduze a, već to može da obavi samo grupa eksperata. U grupi moraju biti zastupljeni:

- ekserti koji dobro poznaju teoriju i politiku bilansa, računovodstvene propise, finansijsku analizu, poslovne finansije i metode projcene, i
- ekserti za tržište,



## Tim za procenu vrijednosti preduze a

Ostali eksperti su uslovljeni sastavom imovine i djelatnošću u procjenjivanog preduze a. Naime u okviru tima moraju da budu:

- eksperti za tehnologiju procjenjivanog preduze a,
- eksperti za procjenu fiksne imovine (zemljišta, građevina, opreme, šuma, višegodošnjih zasada, osnovnog stada, patenata, licenci i druge fiksne imovine)



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

## EVALUACIJA PREDUZE A



**Tim za procjenu vrijednosti preduze a**

**Kordinaciju rada eksperata vrši vo a tima za procjenu.**

**Po pravilu, vo a tima je ekspert koji pozna: metode procjene, finansijsku analizu, ra unovodstvene propise i privredno pravo.**



## Predmet finansijske analize je:

- prinosni položaj,**
- imovinski položaj,**
- finansijski položaj.**



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

**Finansijski položaj preduze a primarno determiniše njegove mogu nosti finansiranja.**

**Finansijski položaj finansijsko stanje ili finansijska situacija.**

*Finansijska situacija je uži pojam od finansijskog položaja i njime se uglavnom oznaava novano stanje preduze a*



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

Ocjena finansijskog položaja preduze a zasniva se na:

- analizi finansijske ravnoteže,
- analizi pasive sa aspekta vlasništva tj. analizi zaduženosti,
- analizi mogu nosti održavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije i
- analizi reproduktivne sposobnosti.



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZEĆA

Finansijski položaj akcionarskog društva, posmatran sa aspekta predmetnih analiza kvalificuje se kao:

- doobar,**
- prihvatljiv i**
- loš**



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

**Dobar je finansijski položaj preduze a ako finansijska ravnoteža obezbje uje sigurnost u održavanju likvidnosti, ako je zaduženost takva da obezbje uje punu nezavisnost preduze a i dobru sigurnost njegovih poverilaca, ako je solventno, ako preduze e pri stabilnoj nov anoj jedinici iz finansijskog rezultata zna ajnije uve ava sopstveni kapital, a u uslovima inflacije iz efekta revalorizacije i finansijskog rezultata uve ava realnu vrijednost sopstvenog kapitala i ako preduze e iz sopstvenih sredstava finansira prostu i dio proširene reprodukcije.**



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

**Prihvatljiv** je finansijski položaj preduze a ako finansijska ravnoteža omoguava održavanje likvidnosti (bez sigurnosti), ako je zaduženost takva da preduze u obezbeuje relativnu nezavisnost i relativnu sigurnost njegovih povjerilaca, ako je solventno, ako u uslovima stabilne novane jedinice umjerenou uveava sopstveni kapital, a u uslovima inflacije iz efekta revalorizacije i finansijskog rezultata održava realnu vrednost sopstvenog kapitala i ako preduze e iz sopstvenih sredstava finansira prostu reprodukciju.



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

**Loš je finansijski položaj preduze a ako finansijska ravnoteža ne omoguava održavanje likvidnosti, ako zaduženost ne obezbjeuje nezavisnost preduze a i sigurnost njegovih povjerilaca, ako je solventnost kritična, ako pri stabilnoj novanoj jedinici ne uvećava iz finansijskog rezultata sopstveni kapital, a u uslovima inflacije iz efekta revalorizacije i finansijskog rezultata ne održava realnu vrednost sopstvenog kapitala i ako preduzeće iz sopstvenih sredstava ne može finansirati prostu reprodukciju.**



## FINANSIJSKI POLOŽAJ PREDUZE A

Pod finansijskom ravnotežom podrazumijeva se da sredstva po obimu i vremenu za koje su vezana (neunovljiva) odgovaraju obimu i vremenu raspoloživosti izvora finansiranja.



## Analiza finansijske ravnoteže

**Finansijska ravnoteža u praksi se utvrđuje kroz postavljanje dvije osnovne jednakosti:**

- 1. Dugoročnu finansijsku ravnotežu.**
- 2. Kratkoročnu finansijsku ravnotežu.**



## Analiza finansijake ravnoteže

**Kratkoro na finansijska ravnoteža predstavlja kontrolu likvidnosti.**

**Dugoro na finansijska ravnoteža predstavlja kontrolu uslova za održavanje likvidnosti.**




## Analiza finansijake ravnoteže

**Analiza kratkoro ne i dugoro ne finansijske ravnoteže zahtjeva da se oficijelni (propisani) bilans stanja prilagodi analizi kratkoro ne i dugoro ne finansijske ravnoteže.**

To praktično zna i da na strani aktive moraju da budu sredstva razgraničena po roku vezanosti u dvije grupe: likvidna i kratkoro ne vezana sredstva i dugoro ne vezana sredstva, a na strani pasive izvori finansiranja, tako je, moraju da budu razgraničeni po roku raspoloživosti: kratkoro ni izvori finansiranja i trajni i dugoro ni izvori finansiranja.

### Problemi:

Razgraničenja u oblasti vremenskih razgraničenja, zaliha, neraspoređenog dobitka i hartije od vrijednosti.





## Analiza dugoro ne finansijake ravnoteže

**Analiza dugoro ne ravnoteže na bazi koeficijenta dugoro ne finansijske ravnoteže ili koeficijenta finansijske stabilnosti**

**Analiza dugoro ne ravnoteže akcionarskog društva na bazi neto obrtnog fonda**



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



## Analiza dugoro ne finansijake ravnoteže

***KFS = DVS / KLIF***

***KDFR = KLIF / DVS***

***NOF = KLIF – SI***

***NOS = OBRTNA SREDSTVA – KRATKORO NE OBAVEZE***

***SPSZNOF= (NOF / SZ) \*100***



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



KVS	KIF
DVS	KLIF

1

KVS	KIF
DVS	KLIF

2

KVS	KIF
DVS	KLIF

3



## Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže

**Kratkoročna finansijska ravnoteža se utvrđuje odnosom likvidnih i kratkoročno vezanih sredstava, s jedne, i kratkoročnih obaveza, s druge strane.**

**Koeficijen rigorozne likvidnosti = (obrtna sredstva – zalihe) / kratkoročne obaveze**



## Analiza kratkoročne finansijake ravnoteže

### Analiza likvidnosti na bazi koeficijenata

Razlikujemo:

- **koeficijent opšte likvidnosti,**
- **koeficijent ubrzane likvidnosti**
- **koeficijent momentalne likvidnosti**
- **koeficijent buduće likvidnosti**
- **koeficijent optimalne likvidnosti i vrijeme razmaka između priticanja likvidnih sredstava i izmirenja obaveza**



## Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže

	u €			
	Prethodna godina		Tekaća godina	
	Iznos	Udeo bilansnoj sumi poslovnih sredstava	Iznos	Udeo u bilansnoj sumi poslovnih sredstava
1. Gotovina	243.331	15,0	171.192	5,4
2. Kupci i druga potraživanja	300.325	18,5	978.897	30,7
3. Kratkoročni finansijski plasmani	219.070	13,5	150.177	4,7
4. Aktivna vremenska razgraničenja	62	–	1	–
5. Likvidna i kratkoročno vezana sredstva (1 do 4)	762.788	47,0	1.300.267	40,8
6. Dobavljači i druge obaveze iz poslovanja	688.903	42,3	1.064.262	33,3
7. Kratkoročni zajmovi	25.132	1,5	325.644	10,2
8. Pasivna vremenska razgraničenja	64	–	8	–
9. Kratkoročni izvori finansiranja (6 do 8)	713.399	43,8	1.389.914	43,5



Zaduženost preuze a ispituje se analizom pasive bilansa stanja, sa aspekta vlasništva nad izvorima finansiranja.

**Finansijska struktura pasive** – odnos sopstvenih i pozajmljenih izvora finansiranja.

**Struktura kapitala** – odnos sopstvenog kapitala i dugoro nih obaveza



**Solventnost preduze a može se posmatrati kao njegova likvidnost na dugi rok i o itava se sposobnoš u društva da plati sve obaveze, bilo kada (ne o roku njihovog dospje a), pa makar i iz ste ajne ili likvidacione mase.**



Pozajmljeni izvori preduze a predstavljaju tu e vlasništvo i rokovi raspoloživosti ovih izvora nijesu trajni. Po svom karakteru, tj raspoloživosti ovi izvori mogu biti:

- Dugoro no raspoloživi izvori. Ove izvore naj eš e ozna avamo kao dugoro ne dugove.**
- Kratkoro no raspoloživi izvori ili kratkoro ne obaveze.**



**Finansijska struktura akcionarskog društva (odnos između sopstvenih i pozajmljenih izvora) najčešće se posmatra preko tri osnovna pokazatelja:**

- samostalnosti
- sigurnosti i
- zaduženosti



- Pokazatelj samostalnosti = **sopstveni kapital** / ukupni izvori finansiranja
- Pokazatelj zaduženosti = **tu i izvori** / ukupni izvori finansiranja
- Pokazatelj sigurnosti = **sopstveni kapital** / tu i izvori



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

## Analiza prinosnog položaja



		Iznos	Iznos
1.	Poslovni prihodi	297.069	1.116.965
2.	Finansijski prihodi	2.509	8.075
3.	Prihodi redovnih aktivnosti (1+2)	299.578	1.125.040
4.	Ostali prihodi	13.437	53.815
I	UKUPAN PRIHOD (3 + 4)	313.015	1.178.855
5.	Nabavna vrednost prodate robe	7.981	19.210
6.	Troškovi materijala, goriva i proizvodnih usluga	67.019	293.235
7.	Troškovi zarada	157.232	581.465
8.	Amortizacija i troškovi dugoro nog rezervisanja	18.031	103.905
9.	Nematerijalni troškovi	21.213	86.625
10.	Poslovni rashodi (5 do 9)	271.476	1.084.440
11.	Finansijski rashodi	1.897	7.545
12.	Rashodi redovne aktivnosti (10 + 11)	273.373	1.091.985
13.	Ostali rashodi	13.502	47.255
II	UKUPNI RASHODI (12 + 13)	286.875	1.139.240
III	POSLOVNI DOBITAK (1-10)	25.593	32.525
IV	DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (3 – 12)	26.205	30.055
V	BRUTO DOBITAK (I – II)	26.140	39.615
VI	POREZ NA DOBITAK	2.614	9.045
	NETO DOBITAK (V-VI)	23.526	30.570



**EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA**

## Analiza prinosnog položaja



1.	Poslovni prihodi	297.069	1.116.965
2.	Varijabilni rashodi <sup>*)</sup>	137.893	545.030
3.	Marža pokri a (1-2)	159.176	571.935
4.	Fiksni i pretežno fiksni rashodi	133.583	539.410
5.	Neto rashodi finansiranja	- 612	-530
6.	Poslovni dobitak (3 – 4)	25.593	32.525
7.	Dobitak redovne aktivnosti (6+5)	26.205	33.055
8.	Faktor rizika		
	8.1. Poslovni rizik (3/6)	6,2195	17,5844
	8.2. Finansijski rizik (6/7)	0,9766	0,9840
	8.3.Ukupan rizik (3/7)	6,0743	17,3025
9.	Koeficijent marže pokri a (3/1)	0,53582	0,51204
10.	Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9)	249.306	1.053.455
11.	Stopa elasti nosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka (1-10)/1x100	16,08	5,69
12.	Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9	248.164	1.052.420
13.	Stopa elasti nosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti (1-12)/1x100	16,46	5,78



**EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA**

## Analiza prinosnog položaja



1.	Poslovni prihodi	297.069	1.116.965
2.	Varijabilni rashodi <sup>*)</sup>	137.893	545.030
3.	Marža pokri a (1-2)	159.176	571.935
4.	Fiksni i pretežno fiksni rashodi	133.583	539.410
5.	Neto rashodi finansiranja	- 612	-530
6.	Poslovni dobitak (3 – 4)	25.593	32.525
7.	Dobitak redovne aktivnosti (6+5)	26.205	33.055
8.	Faktor rizika		
	8.1. Poslovni rizik (3/6)	6,2195	17,5844
	8.2. Finansijski rizik (6/7)	0,9766	0,9840
	8.3.Ukupan rizik (3/7)	6,0743	17,3025
9.	Koeficijent marže pokri a (3/1)	0,53582	0,51204
10.	Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog poslovnog dobitka (4/9)	249.306	1.053.455
11.	Stopa elasti nosti ostvarenja neutralnog poslovnog dobitka (1-10)/1x100	16,08	5,69
12.	Potreban poslovni prihod za ostvarenje neutralnog dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9	248.164	1.052.420
13.	Stopa elasti nosti ostvarenja neutralnog dobitka redovne aktivnosti (1-12)/1x100	16,46	5,78 <span style="float: right;">69</span>



**Informaci od kapitalnog značaja kod procene vrednosti preduzeća dinamičkom prinosnom metodom:**

- projekcija rasta,
- cene kapitala, i
- projekcije finansiranja investicija iz sopstvenog kapitala ili novog dugoročnog zaduženja.



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

EVALUACIJA PREDUZEĆA



# **Modeli za predviđanje bankrotstva firmi**

**William H. Beaver**

**Edward I. Altman**

**Z – Model**

**ZETA Model**

**Abdul Aziz Gerald H. Lawson**

**CFB model**



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

## EVALUACIJA PREDUZEĆA



### Z - MODEL (Altmanov model)

Kada se iskazuje ZETA skor odnosi X1 do X5 vrednuju se ovako:

$$Z \text{ skor} = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$



**X1 = Neto obrtni fond / ukupna sredstva**

**X2 = Akumulirani dobitak/ ukupna sredstva**

**X3 = Zarada prije odbitka kamata i poreza (EBIT) / ukupna sredstva**

**X4 = Tržišna vrijednost kapitala / ukupne obaveze**

**X5 = Prihodi od prodaje / ukupna sredstva**



## Vrednost Z skora tumači se ovako:

**Z skor 2,99** preduzeće je sa zdravim poslovanjem, tj. ima dobre kreditne performanse,

**Z skor > 1,81 < 2,99** preduzeće posluje u sivom (rizičnom) području, tj. ima minimalne kreditne performanse, i

**Z skor 1,81** preduzeće je pred bankrotstvom, tj. nema kreditne performanse.



Oznaka X	Ponder kojim se vrednuje X	%
$X_1$	1,2	16,00
$X_2$	1,4	18,67
$X_3$	3,3	44,00
$X_4$	0,6	8,00
$X_5$	1,0	13,33
Ukupno $X_1$ do $X_5$	7,5	100,00



Sa stanovišta dinamike procjene vrijednosti preduzeća sve metode mogu se podijeliti u tri grupe:

- Metode procjene supstance**
- Prinosne metode**
- Kombinovane metode**



## Metode procjene supstance:

- Metodu knjigovodstvene vrijednosti
- Metodu korigovane knjigovodstvene vrijednosti
- Metodu reproduktivne vrijednosti (metod imovinske vrijednosti)
- Metodu likvidacione vrijednosti



- Dinamičke metode obuhvataju :

**□ Metodu kapitalizacije neto dobitka**

- Metod kapitalizacije stabilizovanog ostvarenog neto dobitka
- Metod kapitalizacije stabilizovanog očekivanog neto dobitka
- Metod kapitalizacije ponderisnog neto dobitka
- Metod kapitalizacije rastućeg neto dobitka

**□ Diskontnu metodu**

- metod diskontovanja neto dobitka
- metod diskontovanja istog novog toka.



## Kombinovane metode obuhvataju:

- **Metoda srednje vrijednosti**
- **Štutgardska metoda**
- **Metoda ekstra dobitka**
- **Metoda P/E**



## Opšta teorija procjenjivanja

Buduće koristi nijesu imaginarnе duhovne vrijednosti, već novčana primanja po osnovu posjedovanja vlasništva nad preduzećem.

Buduća novčana primanja se izražavaju:

- Dobitkom
- Neto novčanim tokom



**U drugoj polovini dvadesetog veka u teoriji i praksi  
bile su poznate:**

- statičke metode procjene prinosne vrijednosti preduzeća, i
- dinamičke metode procjene cene prinosne vrijednosti preduzeća.



## **Statičke metode procjene prinosne vrednosti preduzeća su:**

- kapitalizacija stabilizovanog dobitka,
- kapitalizacija pri rastu dobitka,
- štutgartska metoda, i
- metoda ekstra dobitka.

**Savremena literaturane ne obuhvata statičke prinosne metode.**

**Da li se negde primenjuju u praksi?**



## Dinami ke metode procjene vrijednosti preduze a su:

- prinosna vrijednost preduze a posle servisiranja dugova, i
- prinosna vrijednost preduze a prije servisiranja dugova.



## EVALUACIJA PREDUZEĆA

### Prinosna metoda

Vrijednost sopstvenog kapitala prinosnom metodom može se utvrditi:

- Direktno**
- Indirektno**



## EVALUACIJA PREDUZEĆA

### Prinosna metoda

Direktna procjena vrijednosti sopstvenog kapitala primjenom prinosnih metoda dobija se ako rezultat primjene metode daje neto aktivu, što podrazumijeva da rezultat predstavlja gotovinu koja pripada vlasniku posle servisiranja dugova, s tim što ta gotovina može a ne mora da obuhvati porez na rezultat. U tom slučaju cijena kapitala predstavlja neto stopu prinosa na sopstveni kapital.

Ako rezultat obuhvata porez na rezultat cijena kapitala predstavlja bruto stopu prinosa na sopstveni kapital.



## EVALUACIJA PREDUZEĆA

### Prinosna metoda

**Indirektna procjena sopstvenog kapitala podrazumijeva:**

- procjenu ukupne aktive (bruto imovine)
- procjenu vrijednosti neto aktive kao razlike između bruto imovine i obaveza

Rezultat je gotovina koja otpada na ukupan kapital, to jest gotovina prije servisiranja dugova. Može da obuhvati porez na rezultat ili da ne obuhvati porez na rezultat.

**Cijena kapitala = cijena dugova + stopa prinosa na sopstveni kapital (bruto ili neto)**



## PRINOSNA VRIJEDNOST PREDUZE A POSLE SERVISIRANJA DUGOVA

**Ova metoda podrazumijeva:**

- projekciju neto novog toka tako da novani tok obuhvata otplatu dugova u momentu dospe a,
- utvrđivanje cijene kapitala,
- diskontovanje projektovanih novanih tokova na sadašnju vrijednost,
- utvrđivanje rezidualne vrijednosti i njenog diskontovanja na sadašnju vrijednost.



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA



NETO DOBITAK

+

TROŠKOVI AMORTIZACIJE

+

SMANJENJE STALNE IMOVINE ISKLJUČUJUĆE I SMANJENJE PO OSNOVU AMORTIZACIJE

+

SMANJENJE OBRTNE IMOVINE

+

POVEĆANJE DUGORODNIH REZERVISANJA

+

POVEĆANJE DUGORODNIH I KRATKORODNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA

+

POVEĆANJE BEZ KAMATNIH KRATKORODNIH OBAVEZA

–

POVEĆANJE STALNE IMOVINE

–

POVEĆANJE OBRTNE IMOVINE

–

SMANJENJE DUGORODNIH REZERVISANJA

–

SMANJENJE DUGORODNIH I KRATKORODNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA

–

SMANJENJE BESKAMATNIH KRATKORODNIH OBAVEZA

=

**NETO NOVANI TOK**



**Cijena kapitala je, u stvari, diskontna stopa na osnovu koje se utvrđuje diskontni faktor novog anoga toku i rezidualne vrijednosti.**

**Cijena kapitala,** u literaturi se često sreće i pod nazivom **trošak kapitala ili operativni trošak kapitala.**

Treba da obezbijedi stopu prinosa na kapital koja bi se ostvarila od alternativnog ulaganja kapitala, a da bi se to ostvarilo cijena kapitala obuhvata i rizik ostvarenje stope prinosa, zbog čega je delikatno utvrditi cijenu kapitala.



## **Sistemski rizik obuhvata faktore uticaja koji potiču iz ekonomskog i političkog okruženja, kao što su:**

- promjene kursa valuta,
- oscilacije cijena sirovina,
- oscilacija konjukture,
- stopa inflacije,
- poreske reforme,
- masovni socijalni nemiri,
- trgovinski sporazumi između država,
- zaštita okoline,
- ratovi,
- loša žetva,
- prirodne katastrofe.



**Nesistemski rizici su pojedinačni rizici datog preduzeća, oni se razlikuju od preduzeća do preduzeća, a uslovljeni su:**

- pozicijom na tržištu,
- konkurentnošću sopstvenih proizvoda na tržištu,
- jačinom konkurenциje na tržištu,
- stepenom zavisnosti od kupca, dobavljača i kreditora,
- negativnim izveštajima u štampi,
- prinosnim položajem,
- imovinskim položajem, i
- finansijskim položajem,



U teoriji i praksi cijena kapitala utvrđuje se:

- Metodom - Premija relativnog rizika, ili**
- Metodom - Capital Asst Pricing Model (CAPM).**

Ove metode primjenjuju se kod direktnog procjenjivanja sopstvenog kapitala



U teoriji i praksi cijena kapitala utvrđuje se:

- Metodom – prosječna ponderisana cijena kapitala  
WACC – weighted average cost of capital

Ove metode primjenjuju se kod indirektnog procjenjivanja sopstvenog kapitala



**Schilt grupiše preduze a prema visini premije za rizik ovako:**

- sa premijskom stopom za rizik do 5% su preduze a koja imaju dobro uhodan posao, atraktivnu proizvodnu orijentaciju, sa razra enim menadžmentom i veoma jakom pozicijom na tržištu i potpunu izvjesnost ostvarenja budu ih prihoda;
- sa premisjkom stopom za rizik od 6 do 10% za preduze a koja dobro kotiraju na tržištu, sa uhodanim poslom, a koja imaju visok organski sastav kapitala, dobar poslovni imidž, stabilne i izvjesne budu e prihode, relativno visok stepen mogu nosti tržišnog prilago avanja;
- sa premijskom stopom rizika od 11 do 15% za preduze a koja posluju u grani sa visoko izraženom konkurencijom, koja imaju visoko razvijen menadžment sa relativno stabilnim prinosom i predvidivim budu im prihodima i prinosima;
- sa premijskom stopom rizika iznad 16% pa ak i do 30% su preduze a sa lošim menadžmentom, mala preduze a ije je poslovanje zavisno od specijalista, velika preduze a ije je poslovanje po prirodi cikli no i mala novoosnovana preduze a



*Frukman - Tolleryd* smatraju da stopa premije rizika za dato preduzeće mogu da budu:

- 4,5% bezrizi na kamtna stopa,
- 9% opšte zahtijevna stopa povraćanja novca za investicije na tržištu akcija,
- 15% prose na stopa za grupu sličnih kompanija,
- 18% stopa najsličnije kompanije u delatnosti procenjivanog preduzeća, i
- 35% stopa zahtevnog povećanja novca na akcijski kapital za rizični kapital u delatnosti



## Capital Asset Pricing Model

Ovaj model zasniva se na injenici da investitori kod aktive sa rizikom zahtevaju dodatni očekivani prihod, odnosno premiju na rizik, kao kompenzaciju za držanje aktive koja nosi rizik.

Suština je u sledećem: u određenom razdoblju, na primer od 5 godina, upoređuje se stopa prinosa na sopstveni kapital sa stopom prinosa na tržištu. Ako stopa prinosa na sopstveni kapital više varira veći je rizik i obrnuto, ako stopa prinosa na sopstveni kapital manje varira, manji je rizik.



## Capital Asset Pricing Model

Stepen relativne varijacije stope prinosa statisti ki se zove Beta.

Stepen relativne varijacije se izra unava na osnovu stvarne stope prinosa na sopstveni kapital posmatranog preduze a i stvarne stope prinosa na sopstveni kapital na tržištu (stopa prinosa na sopstveni kapital).

na primer:

Ako je Beta 1, to zna i da stopa prinosa na sopstveni kapital posmatranog preduze a identi no varira sa stopom prinosa na sopstveni kapital privredne grane

Ako je Beta 2 to zna i da stopa prinosa na sopstveni kapital posmatranog preduze a varira dvostruko više od stope prinosa na sopstveni kapital na tržištu



## Capital Asset Pricing Model

U tržišno razvijenim zemljama (Sjedinjene Američke Države, na primer) kod preduzeća sa akcijama uzima se stopa dividende na obicnu akciju kao prinos na sopstveni kapital, a kao prinos na sopstveni kapital na tržištu uzima se prinos grupe korporacije, koje su obuhvateće indeksom S &P.

Za naše uslove, držimo da se mogu uzeti stope prinosa na sopstveni kapital posmatranog preduzeća (preduzeća ija se vrednost procjenjuje) i stopa prinosa na sopstveni kapital grupe preduzeća koja se bave delatnošću u procjenjivanog preduzeća.



## Capital Asset Pricing Model

Kada se utvrdi Beta, cena kapitala (K) za posmatrano preduze e utvr uje se po sledeoj formuli:

$$K = k_{rp} + \beta (k_m - k_{rp})$$

**k<sub>rp</sub>** = stopa prinosa na sopstveni kapital kod bezriznih ulaganja,  
= Beta faktor,

**k<sub>m</sub>** = stopa prinosa na sopstveni kapital grupe preduze a iste delatnosti.



Godina (t)	Stopa prinosa preduze a (A)	Stopaprinosa grupe preduze a (B)	Izra unata kovarijansa (C)	Izra unata varijansa (D)
1	0,20	0,15	-0,003	0,0025
2	0,15	0,20	0	0
3	-0,10	0,10	0,024	0,0100
4	0,20	0,25	0,003	0,0025
5	0,25	0,30	0,009	0,0100
Zbir	0,70	1,00	0,33	0,0250
Prosek	0,14	0,20	0,0066	0,0050



$t = 5$  godina

A =	<b>Stopa prinosa posmatranog = preduze a</b>	Neto dobitak		
		Sopstveni kapital po bilansu otvaranja	+	Sopstveni kapital po zaklju nom bilansu

B =	<b>Stopa prinosa grupe = preduze a</b>	Neto dobitak		
		Sopstveni kapital po bilansu otvaranja	+	Sopstveni kapital po zaklju nom bilansu



**C = izra unavanje kovarijanse:**

$$\text{Posmatrana stopa prinosa preduze a} - \frac{\text{Prose na stopa prinosa preduze a}}{\times} \text{Posmatrana stopa prinosa grupe preduze a} - \frac{\text{Prose na stopa prinosa grupe preduze a}}$$

Odnosno, to je po godinama:

- 1)  $(0,20 - 0,14) (0,15 - 0,20) = 0,06 (-0,05) = -0,003$
- 2)  $(0,15 - 0,14) (0,20 - 0,20) = 0,01 0 = 0$
- 3)  $(-0,10 - 0,14) (0,10 - 0,20) = 0,24 (-0,10) = 0,024$
- 4)  $(0,20 - 0,14) (0,25 - 0,20) = 0,06 (-0,05) = -0,003$
- 5)  $(0,25 - 0,14) (0,30 - 0,20) = 0,09 0,10 = 0,009$



D = izra unavanje varijanse:

$$\{(Posmatrana stopa prinosa preduze a) - (Prose na stopa prinosa grupe preduze a)\}^2$$

Odnosno, to je po godinama:

- 1)  $(0,15 - 0,20)^2 = (-0,05)^2 = 0,0025$
- 2)  $(0,20 - 0,20)^2 = 0^2 = 0$
- 3)  $(0,10 - 0,20)^2 = (-0,10)^2 = 0,0100$
- 4)  $(0,25 - 0,20)^2 = 0,05^2 = -0,0025$
- 5)  $(0,30 - 0,20)^2 = 0,10^2 = 0,0010$

$$Faktor = \frac{kovarijansa}{varijansa} = \frac{0,0066}{0,0050} = 1,32$$



## EVALUACIJA PREDUZE A

Pretpostavimo sada da je stopa prinosa na nisko rizi na ulaganja (državne obveznice) 10%, a da je stopa prinosa na kapital grupe preduze a iste delatnosti 15%, cena kapitala za posmatrano preduze e ija je Beta 1,32:

$$K = 10 + 1,32 \cdot (15 - 10) = 16,6\%$$



## EVALUACIJA PREDUZEĆA

### Rezidualna vrednost

$$RV = NNT_n \times \left( 1 + r \right) \times \frac{1}{\left( 1 + (d - r)^n \right)}$$



Godina projekcije	Neto novi tok	Diskontni faktor	Sadašnja vrednost (2x3)
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
I Sadašnja vrednost neto novi tok (4 do 5)			
II Sadašnja vrednost rezidualne vrednosti			
PRINOSNA VREDNOST PREDUZE A (I + II)			



## PRINOSNA VRIJEDNOST PREDUZE A PRIJE SERVISIRANJA DUGOVA

**Ova metoda podrazumijeva:**

- projekciju neto nov anog toka,
- utvrivanje diskontne stope,
- diskontovanje neto nov anog toka na sadašnju vrijednost,
- utvrivanje rezidualne vrijednosti i njeno diskontovanje na sadašnju vrijednost,
- utvrivanje kamatonosnih obaveza koje se oduzimaju od zbira sadašnje vrijednosti neto nov anog toka i rezidualne vrijednosti.



Germanska literatura <sup>9</sup>	Anglosanksonska literatura <sup>10</sup>
Operativni rezultat pijre kamate i poreza (EBIT)	Dobitak prije kamate i poreza (DPKP)
- Porezi adaptirani na EBIT	- porez na DPKP
= Operativni rezultat prije kamate i posle adaptiranih poreza (NOPLAT)	+ Amortizacija
+ Amortizacija	= Operativni novani tok
+ Poveanje (-smanjenje) rezervi	- investicije
= Operativni bruto novani tok	+ Poveanje – Smanjenje obrtnog kapitala
- Investiranje u osnovna sredstva - poveanje (+ smanjenje) obrtnog kapitala	= Slobodan novani tok
= Operativni slobodan novani tok (oFcF)	



## PRINOSNA VRIJEDNOST PREDUZE A PRIJE SERVISIRANJA DUGOVA

Sličnost i razlike prikazanih novčanih tokova su:

- U oba novčana toka troškovi kamata se ne isključuju iz dobitka. Ovo zato što je diskontna stopa ponderisana stopa troška (cene) kapitala i kamate na kamatonosne obaveze.
- Oba novčana toka iz dobitka isključuju porez na dobitak
- U oba novčana toka amortizacija povećava investicije smanjuju novčani tok
- U oba novčana toka povećanje neto obrtnih sredstava smanjuje a smanjenje neto obrtnih sredstava povećava novčani tok
- U germanskom novčanom toku povećanje rezervisanja povećava a smanjenje rezervisanja smanjuje novčani tok, a u anglosaksonskom novčanom toku rezervisanje se ne uzima u obzir.



EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA

EVALUACIJA PREDUZEĆA



## UTVRĐIVANJE DISKONTNE STOPE – PROSJEK NA PONDERISANA CIJENA KAPITALA

$$k_o = k_e \frac{E}{E + D + P} + k_d (1 - T) \frac{D}{E + D + P} + k_p \frac{P}{E + D + P}$$



**Za utvrđivanje prosjekog ponderisanog troška kapitala, nužna je cijena (trošak) sopstvenog kapitala i cijena (trošak) kamatonosnih obaveza.**

**Cijena (trošak) sopstvenog kapitala kvantificira se**

**CAPM modelom,**

**Premijom relativnog rizika**

**Cijena (trošak) kamatonosnih obaveza utvrđuje se na bazi prosjekne kamatne stope na kamatonosne obaveze.**



Kada je utvrđena cena (trošak) kapitala i prose na kamatna stopa na kamatnosne obaveze, prose no ponderisani trošak kapitala (PPTK) utvrđuje se ovako:

$$\text{PPTK} = \frac{(K + BO)}{A} \times C_K + \frac{KO}{A} \times T_K \times (1 - P_S)$$





## EVALUACIJA PREDUZEĆA

**Prinosna metoda**

**Statičke prinosne metode**

**Stabilizovani dobitak se može utvrditi na bazi:**

- korekcije ostvarenog dobitka**
- projekcije očekivanog dobitka**
- kombinacijom ostvarenog dobitka i očekivanog dobitka**



## Prinosna metoda

### **Stabilizovani dobitak na bazi korigovanog ostvarenog rezultata**

Kada se vrši procjena vrijednosti preduzeća na osnovu ostvarenog dobitka, uzima se godišnji dobitak za najmanje tri a najviše pet godina.

Vrši se korektura prihoda i rashoda a zatim utvrđuje korigovani dobitak.

U okviru korekcije prihoda i rashoda ispuštaju se pozicije vanrednih prihoda i vanrednih rashoda.



## Prinosna metoda

### Statike prinosne metode

- Kapitalizacija stabilizovanog dobitka utvrđenog na osnovu ostvarenog korigovanog dobitka
- Kapitalizacija stabilizovanog dobitka utvrđenog kombinacijom ostvarenog i očekivanog dobitka
- Kapitalizacija pri rastu dobitka



## Kombinovane metode:

- Metoda srednje vrijednosti**
- Štutgartska metoda**
- Metoda ekstra dobitka**
- Metoda množenja (P/E)**



## Kombinovane metode:

- Metoda srednje vrijednosti

$$VP = \frac{S + NAk}{2}$$

**S – reproduktivna vrijednost bez nematrijalne imovine**

**NAk – neto aktiva procijenjena kapitalizacijom dobitka**



## Kombinovane metode:

- Štugartska metoda

$$VP = S + 5(D - kVP)$$

$$VP = \frac{S + 5D}{1 + 5k}$$

**S – reproduktivna vrijednost bez nematerijalne imvine**

**D – stabilizovani dobitak**

**k – stopa prinosa na sopstveni kapital**



## EVALUACIJA PREDUZEĆA

### Kombinovane metode:

- Metoda ekstra dobitka

$$PVP = S + a_n(D - k_o S)$$

**S – reproduktivna vrijednost neto aktive bez nematerijalne imovine**

**D – stabilizovani bruto, odnosno neto dobitak**

**an – diskontni faktor iz IV finansijske tablice**

**ko – stopa neto prinosa na sopstveni kapital**



## EVALUACIJA PREDUZEĆA A

**Kombinovane metode:**

- Metoda multiplikacije**

$$VP = \frac{P}{E} B$$

**P – tržišna vrijednost jedne akcije**

**E – neto dobitak jedne akcije**

**B – broj prodatih akcija**